

**ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU USLOVNE OSUDE
I KAZNE RADA U JAVNOM INTERESU**

Član 1

U Zakonu o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu ("Službeni list CG", br. 32/14 i 17/19) član 1 mijenja se i glasi:

"Izvršenje uslovne osude kojom je određeno ispunjenje obaveze (u daljem tekstu: uslovna osuda), uslovne osude sa zaštitnim nadzorom i kazne rada u javnom interesu izrečenih u krivičnom i prekršajnom postupku (u daljem tekstu: alternativne sankcije), kao i nadzor nad uslovno otpuštenim osuđenim licem kome je rješenjem suda o uslovnom otpustu određeno ispunjenje obaveze (u daljem tekstu: uslovno otpušteno osuđeno lice) vrši se u skladu sa ovim zakonom."

Član 2

U članu 3 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

"Vršenju nadzora nad uslovno otpuštenim osuđenim licem pristupa se kad odluka o uslovnom otpustu postane pravosnažna i kad za vršenje nadzora nema zakonskih smetnji."

Član 3

Član 4 mijenja se i glasi:

"Kad su ispunjeni uslovi za izvršenje alternativnih sankcija, odnosno vršenje nadzora nad uslovno otpuštenim osuđenim licem, Ministarstvo preduzima potrebne radnje da se izvršenje, odnosno nadzor sprovede odmah."

Član 4

U članu 9 stav 1 mijenja se i glasi:

"Sud koji je donio odluku u prvom stepenu primjerak odluke o izricanju uslovne osude ili uslovne osude sa zaštitnim nadzorom dostaviće Ministarstvu i organizacionoj jedinici organa državne uprave nadležnom za unutrašnje poslove koja vrši policijske poslove na čijem području osuđeno lice ima prebivalište ili boravište (u daljem tekstu: policija), u roku od osam dana od dana pravosnažnosti te odluke."

Član 5

U članu 10 stav 1 tačka 1 poslije riječi "poziva" zarez i riječi: "ukoliko je to potrebno," brišu se.

Na kraju stava 2 tačka se briše i dodaju riječi: "i dostaviti ga sudu u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva."

Član 6

Poslije člana 15 dodaje se novi član koji glasi:

"Član 15a

Kad se u toku izvršenja uslovne osude, odnosno uslovne osude sa zaštitnim nadzorom utvrdi da je osuđeno lice umrlo, Ministarstvo će o tome bez odlaganja obavijestiti nadležni sud, radi donošenja rješenja o obustavi postupka."

Član 7

U članu 17 stav 1 mijenja se i glasi:

"Sud koji je donio odluku u prvom stepenu, primjerak odluke o izricanju kazne rada u javnom interesu, dostaviće Ministarstvu u roku od osam dana od dana pravosnažnosti te odluke."

Na kraju stava 3 tačka se briše i dodaju riječi: "i dostaviti ga sudu u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva."

Član 8

U članu 22 na kraju stava 4 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "vodeći računa o raspoloživim poslovima."

Poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi:

"Izuzetno od stava 5 ovog člana, zbog nemogućnosti izvršenja kazne rada u javnom interesu u mjestu prebivališta, odnosno boravišta osuđenog lica, kazna rada u javnom interesu može se izvršiti kod poslodavca van mjesta prebivališta, odnosno boravišta osuđenog lica, uz njegovu saglasnost."

Dosadašnji st. 6 i 7 postaju st. 7 i 8.

Član 9

U članu 26 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

"U slučaju da se promijene okolnosti od značaja za izvršenje kazne rada u javnom interesu ili na zahtjev pravnog lica, odnosno organizacije kod koje osuđeno lice izvršava kaznu rada u javnom interesu, Ministarstvo će prekinuti izvršenje kazne rada u javnom interesu kod tog pravnog lica, odnosno organizacije i odrediti drugo pravno lice, odnosno organizaciju kod koje će se ta kazna izvršavati."

Član 10

U članu 27 stav 4 riječi: "supružnik ili vanbračni partner," zamjenjuju se riječima: "bračni ili vanbračni supružnik, odnosno partner u zajednici života lica istog pola,".

Član 11

Poslije člana 27a dodaje se novi član koji glasi:

"Član 27b

Ministarstvo će, po službenoj dužnosti, donijeti rješenje o odlaganju izvršenja kazne rada u javnom interesu ako se osuđeno lice nalazi na izdržavanju kazne zatvora ili je u pritvoru.

Ministarstvo će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o prekidu izvršenja kazne rada u javnom interesu ako se osuđenom licu odredi pritvor.

Odlaganje, odnosno prekid izvršenja kazne rada u javnom interesu iz st. 1 i 2 ovog člana traje do izvršenja kazne zatvora, odnosno pritvora."

Član 12

U članu 28 stav 1 riječ "neposrednom" briše se.

Član 13

Poslije člana 29 dodaje se novi član koji glasi:

"Član 29a

Osuđeno lice koje ispunjava uslove za umanjene dužine trajanja izrečene kazne rada u javnom interesu, u smislu Krivičnog zakonika, može podnijeti molbu za umanjene sudu koji je donio odluku u prvom stepenu.

Molbu iz stava 1 ovog člana može podnijeti i punomoćnik osuđenog lica.

O molbi iz stava 1 ovog člana odlučuje sud koji je donio odluku u prvom stepenu u vijeću od troje sudija u skladu sa članom 24 stav 7 Zakonika o krivičnom postupku."

Član 14

U članu 31 na kraju stava 1 tačka se briše i dodaju riječi: "i prekinuti izvršenje do odluke suda."

Član 15

U članu 32 riječi: "15 dana" zamjenjuju se riječima: "30 dana".

Član 16

Poslije člana 32 dodaje se novi član koji glasi:

"Član 32a

Kad se u toku izvršenja kazne rada u javnom interesu utvrdi da je osuđeno lice umrlo, Ministarstvo će o tome bez odlaganja obavijestiti nadležni sud, radi donošenja rješenja o obustavi postupka."

Član 17

U članu 34 stav 1 mijenja se i glasi:

"Sud koji je donio rješenje o uslovnom otpustu kojim je osuđenom licu određeno ispunjenje obaveze dostaviće Ministarstvu primjerak rješenja, u roku od pet dana od dana pravosnažnosti tog rješenja."

Član 18

U članu 35 stav 1 tačka 4 riječi: "kontrolu izvršenja" zamjenjuju se riječima: "nadzor nad izvršenjem".

Član 19

U članu 38 riječi: "Kontrolu izvršenja" zamjenjuju se riječima: "Nadzor nad izvršenjem".

Član 20

Poslije člana 40 dodaje se novi član koji glasi:

"Član 40a

Kad se u toku izvršenja uslovnog otpusta utvrdi da je uslovno otpušteno osuđeno lice umrlo, Ministarstvo će o tome bez odlaganja obavijestiti nadležni sud, radi donošenja rješenja o obustavi postupka."

Član 21

U članu 42 stav 1 riječi: "kontrole izvršenja" zamjenjuju se riječima: "nadzora nad izvršenjem".

Član 22

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".



Br: 01-040/25-4723

29. april 2025.

Na osnovu člana 18 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo pravde sačinilo je

**IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI
O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU
USLOVNE OSUDE I KAZNE RADA U JAVNOM INTERESU**

Vrijeme trajanja javne rasprave: 20 dana - Javna rasprava je trajala od 4. do 24. aprila 2025. godine

Način sprovođenja javne rasprave: Ministarstvo pravde uputilo je javni poziv građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu, dostavljanjem primjedbi, predloga i sugestija u pisanom obliku putem pošte na adresu Ministarstva pravde, Ulica Vuka Karadžića broj 3, Podgorica; ili u elektronskom obliku na e-mail: predrag.krsmanovic@mpa.gov.me, u roku od 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva pravde i portalu e-uprave. Poziv za javnu raspravu je bio objavljen 4. aprila 2025. godine na internet stranici Ministarstva pravde i portalu e-uprave.

Podaci o broju i strukturi učesnika u javnoj raspravi: Ministarstvu pravde u predviđenom roku nijesu dostavljene primjedbe, predlozi i sugestije na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu.

Mjesto i datum sačinjavanja izvještaja: Podgorica, 29. april 2025. godine

Naziv organizacione jedinice ministarstva koja je odgovorna za pripremu nacrta zakona: Direktorat za izvršenje krivičnih sankcija i kontrolu

GENERALNI DIREKTOR
Stevan Brajušković

